

Prefàci de Frederi MISTRAL

1914

Prefàci

Maurice Barrès, dins soun bèu libre de *La Colline inspirée*, dis que i'a dins lou mounde tau e tau liò qu'en éli porton l'aflat d'un sacrige, coungreiant pouèsio o devoucioun terradourenco. Lamanoun, en Prouvènço, fornís un dis eisèmple d'aquéli liò sacra. Tout près de Lamanoun, se vèi *li Baumo de Calés*, qu'acò 's de cauno segrenouso, cavado de man d'ome, ounte abitavo uno tribu de nòsti rèire li Ligour, avans que li Rouman aguèsson counquista la terro de Prouvènço. Au tèms di Troubadou, lou noum de Lamanoun es esta mes en glòri pèr Bertrand de Lamanoun que se rendeguè celèbre pèr si cansoun d'amour e pèr si serventés. Tóuti li flourilège de nosto vièio lengo citon d'èu aquesto aubado:

*Us cavaliers si jazia
ab la re que plus volia.
soven baizan, li dizia:
— Doussa res, ieu que farai,
que lo jorn ven e la nueit vai,
ai!
qu'ieu aug que la gaita cria;
via sus, qu' ieu vei lo jorn
venir apres l'alba.*

E, quand me parlas de l'ur! Veici de Lamanoun un recuei mai que bèu, *Lou Pouèmo di Soulitudo*, d'Aleissandre Peyron, un jouine e un valènt que vèn teni pèd i baile de la meissoun felibrenco. L'influènci dóu terradou acoulourís superbamen l'obro requisto dóu pouèto. E, se lou segrenun di Baumo de Calès e di pinedo envirounanto souloumbro si plagnun e grevanço d'amour, lou rebat de la Crau e di cresènço prouvençalo fai trelusi e respèndi lis espèro dóu felibre.

Saludan couralamen lou digne sucessour de Bertrand de Lamanoun e lou benastrugan pèr lou noble lirisme de sis espiracioun e pèr la formo escrèto que douno d'alo à si pensado.

Un de mai! coume cridon li meissounié à soulèu leva.

Frederi Mistral
Maiano, ler d'avoust 1913.

PREFÀCI

Retraïse dins moun libre, ount ma jouvènço plouro,
La grèvo soulitudo e lou reviéure bèu
De ma vido vidanto à l'asard dis estèu
De noste mounde estu que gapis e desflouro.

Ai fa moun cant plus dous qu'un plagnun de tourtouro
Pèr dire l'amarun de l'amour, e l'apèu
De moun èsse, mau-grat si làgui d'ourfanèu,
Resclantis pèr la Raço e la Lengo majouro.

Car, foro-bandissènt e magagno e pensié,
Coume lou vièi Lioun agrouva sus Gaussié,
Ai lou remembre escrèt di lucho patrialo;

Lou sang viéu dis anjòu s'enfioco dins moun sang
E quouro lou Passat se lauso, noble e sant,
Moun amo es un aucèu qu'alargo si dos alo!